

Govor Visokog predstavnika, Wolfganga Petritscha, na ceremoniji dodjele diploma magistrima iz oblasti demokratije i ljudskih prava u jugoistočnoj Evropi, Univerzitet u Sarajevu

Rektori Tihi i Grandi,
ministrice Hadžiahmetović,
uvaženi profesori i gosti,
dragi studenti,

Čast mi je i naravno, zadovoljstvo obratiti se ovom skupu ovoga jutra. Kako se društveni, politički i ekonomski život u Bosni i Hercegovini oporavlja od rata – polako a nerijetko i bolno – tako se i akademski život u državi također oporavlja. U tom pogledu je i jutrošnja ceremonija, dodjela diploma i početak nove školske godine, dokaz otpornosti univerzitetskog obrazovanja ovdje u Bosni i Hercegovini.

Diplome koje će biti dodijeljene potvrđuju uspješan završetak studija o ljudskim pravima i demokratiji u jugoistočnoj Evropi. Povezivanje demokratije i ljudskih prava u jednom studiju je primjereno jer je upravo ta kombinacija imperativ u praktičnoj politici. Ne možete imati ljudska prava bez demokratije niti demokratiju bez ljudskih prava.

Ovo je, znam, poznato načelo, ali ga ipak vrijedi ponoviti. U mnogim slučajevima ljudska prava se smatraju poželjnim luksuzom, željom koja se može ispuniti tek kada se pozabavi drugim važnijim praktičnim pitanjima. To absolutno nije tačno. Zaštita ljudskih prava nije šlag na torti uspješnog demokratskog uređenja, ona predstavlja prijeko potrebni sastojak te torte. Jačanje demokratskih institucija – kao centralni stub poslijeratnog oporavka Bosne i Hercegovine i preduslov za trajan mir – ovo jačanje demokratskih institucija jednostavno nije moguće ostvariti bez sveobuhvatne i efikasne zaštite ljudskih prava.

U tom smislu učinjeno je dosta pomaka nakon rata, ali to nije dovoljno. Na primjer, od devet zakona koji se tiču ljudskih prava i čije usvajanje je potrebno da bi Bosna i Hercegovina postala članica Vijeća Europe, domaći zakonodavni organi usvojili su samo tri. Ostalih šest sam ja morao nametnuti. Od šest zakona koje sam ja nametnuo, do sada je samo jedan – imenom – državni Zakon o državljanstvu – naknadno donijela Parlamentarna skupština BiH.

Važnost ovoga dame i gospodo je jasna i nažalost uz nemiravajuća – politički establišment Bosne i Hercegovine još nije shvatio ogromnu važnost ljudskih prava u poslijeratnom oporavku. Tome se mora hitno posvetiti pažnja. Političari moraju vidjeti svjetlo, a akademski građani mogu obezbijediti potrebno prosvjetljenje. Na mnogim od vas prisutnih, uključujući mnoge koji danas primaju diplome, će biti zadaća da pružite čvrste, energične i primjenljive argumente koji mogu doprinijeti promjeni mišljenja i unaprijediti zakonodavne, birokratske i policijske aktivnosti koje štite, a ne ograničavaju ljudska prava.

U posljednje vrijeme zabilježen je uočljiv napredak, dame i gospodo, u saradnji između vlasti u BiH i Međunarodnog tribunala u Hagu. Kršenja ljudskih prava u toku rata

predstavljaju mrlju na novijoj istoriji Bosne i Hercegovine. Ne može i smije se dozvoliti da ona unedogled prekrivaju cijelu zemlju zastorom ogorčenja i nesigurnosti. Hapšenje i izručenje Hagu onih protiv kojih je Tribunal podigao optužnice predstavlja stalnu obavezu koju vlasti moraju ispuniti. Vrijeme ne ide na ruku onih koji se skrivaju od pravde, uključujući Radovana Karadžića i Ratka Mladića.

U skladu sa presudom Doma za ljudska prava izrečenom početkom godine, moj ured vrši pritisak na vlasti Republike Srpske da pokrenu novu istragu o nestanku Avde Palića, pukovnika Armije BiH, kome se trag gubi 1995. godine, te da poduzmu mjere kako bi se isplatila naknada supruzi pukovnika Palića. Pukovnik Palić je nestao 1995. godine nakon što su ga srpske snage uhapsile za vrijeme pregovora – pod zaštitom UN-a – o evakuaciji građana iz zone sukoba. On još uvijek nije pronađen.

Nijedno demokratsko društvo ne može funkcionirati na odgovarajući način sve dok se ovakvi slučajevi guraju pod tepih i dok se dozvoljava da odgovorni za to prođu nekažnjeno.

Političarima se mora ukazati da kršenje ljudskih prava podriva temelje zdravog društva.

Isto tako, političko i administrativno opstruiranje procesa povratka izbjeglica jednostavno nije prihvatljivo – pravo ljudi da žive bez straha je uistinu osnovno pravo. Zadnje statistike potvrđuju nezaustavljiv zamah u dinamici povratka izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu i to je veoma ohrabrujući pokazatelj. U prvih osam mjeseci ove godine UNHCR je zabilježio da se širom zemlje više od 50,000 pripadnika manjinskih naroda vratilo svojim kućama – to je 70 procenata više nego u istom periodu prošle godine. Bez obzira na to, incidenti vezani za povratnike se i dalje dešavaju, a to je

apsolutno neprohvatljivo.

Moramo se postojano suprotstaviti spletu predrasuda, gorčine i neznanja koji omogućava široko rasprostranjeno kršenje ljudskih prava. Također moramo uspostaviti zakonske okvire koji će omogućiti rješavanje problema vezanih za kršenja ljudskih prava. Krajem jula mjeseca, Ustavne komisije u oba entiteta – koje sam ja uspostavio u januaru u svrhu provedbe prošlogodišnje odluke Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda – usvojile su privremene izvještaje o nacrtima izmjena i dopuna entitetskih ustava kojim će se osigurati da se ljudska prava bilo kojeg BiH Bosne i Hercegovine u bilo kojem entitetu ne mogu zakonski kršiti zbog njegove etničke ili vjerske pripadnosti. Podstičem entitetske parlamente da usvoje amandmane koji će ovome doprinijeti.

Nakon događaja od 11. septembra, postavljaju se pitanja o prioritetu ljudskih prava u vremenu kada postoje prijetnje koletivnoj sigurnosti. Odgovor na ova pitanja je jasan – ako se ljudska prava ograničavaju uz izgovor odbrane demokratije, onda se priznaje pobjeda teroristima koji napadaju demokratiju. Terorizmu se mora – i može – suprotstaviti hrabro i efikasno bez narušavanja prava građana. Trenutno važeći krivični zakoni oba entiteta definiraju krivična djela koja se mogu smatrati terorističkim djelima, a policijske snage imaju ovlasti da hapse i zadržavaju osumnjičene u krivičnom postupku.

Sva raspoloživa sredstva se moraju stalno preispitivati – naročito kada dođe do povećane prijetnje.

Relevantna ministarstva na državnom i entitetskom nivou trenutno traže moguće nove zakone koji pokrivaju nova teroristička djela, zakone koji obavezuju da se prijave sumnjiva novčana sredstva, strožije zakone o državljanstvu i imigraciji i moguće zakone o vanrednom stanju u slučaju

zaoštravanja međunarodne sigurnosne situacije.

Pred nama, dame i gospodo, je zadatak da primijenimo odgovarajuće zakone djelotvorno i efikasno.

Dozvolite mi da na kraju čestitam onima koji će danas dobiti diplome i da pohvalim rad svih koji su uključeni u univerzitetski život u Bosni i Hercegovini. Vaš rad je veoma cijenjen i urodiće praktičnim i teoretskim rezultatima.

Hvala najljepša.